

UDK: 614.8+625.7/8

## PRIMJERI IMPLEMENTACIJE PASIVNO BEZBJEDNIH NOSAČA

### EXAMPLES OF IMPLEMENTATION OF PASSIVELY SAFE SUPPORT STRUCTURES

Demeter Prislan<sup>1</sup>

**Rezime:** U nekim EU чланicama implementacija pasivno bezbjednih nosača regulisana je smjernicama, dok je u drugim još uvjek opcijska odluka. Bilo kako bilo, primjena takvih proizvoda jako je preporučena Europskom Direktivom 2008/96/EU a institucije u svim zemljama trebale bi shvatiti sve njihove prednosti za društvo. Rad predstavlja preporuke za upotrebu pasivno bezbjednih nosača putne opreme usklađenih sa relevantnom Europskom normom. Predstavlja različite primjere implementacije ove vrste nosača, bilo to kao stub javne rasvjete ili kao nosač saobraćajnih znakova.

**Ključne riječi:** pasivna bezbjednost, oprاشtajući putevi, stub javne rasvjete, EN 12767

**Abstract:** In some EU members the implementation of passively safe support structures is regulated by guidelines in others it is still an optional decision. No matter what the case is the use of such products is strongly recommended by the EU Directive 2008/96/EU and the institutions in every country should be aware of all the benefits for the society. The article presents the recommendations for the use of passively safe support structures that comply to the relevant European standard. It presents also different examples of implementation of such kind of support structures being a column for public lighting or a pole for traffic sign.

**Keywords:** passive safety, forgiving roadside, pole for public lighting, EN 12767

#### 1. UVOD

Kako se društvo razvija, tako traži sve više standarde u svim sferama, pa i u području drumskog saobraćaja. Dio toga predstavlja i pasivna bezbjednost saobraćaja a njezin bitan dio je i oprema puteva. Porast potrebe za prevozom i robe i ljudi traži neprekidno poboljšavanje bezbjednosti saobraćaja kroz implementaciju novih saobraćajnih rješenja, primjenu novih materijala i tehnologija. Iako se sve više pažnje polaze na bezbjednost drumskog saobraćaja, broj se žrtava i teško ozljeđenih smanjuje tek uz velike napore i sa nesigurnim trendom opadanja. Posebno je zabrinjavajuće, da se pretežni dio smrtnih slučajeva događa na takozvanim vangradskim putevima. Statistički podaci Europskog Savjeta za Bezbjednost Transporta (ETSC) iz 2011 pokazuju, da se približno 60% smrtnih slučajeva dogodi na takozvanim vangradskim saobraćajnicama, 35% na cestama u naselju a samo 5% na autoputevima. Posljednji izvještaj (ETSC PIN Flash Report 27) o bezbjednosti putnika u vozilima otkriva čak porast smrtnih slučajeva na vangradskim putevima (rural roads) koji u više od pola zemalja iznosi između 70 – 80%. Zemlje kao Austrija, Velika Britanija, Njemačka, Švedska, Finska ili Danska, za koje se smatra da imaju svoju putnu mrežu u dobrom stanju i sa visokim stepenom bezbjednosti puteva, mogu biti na prvi pogled problematične ali je visoki postotak smrtnih slučajeva na vangradskim putevima vrlo vjerovatno posljedica povećane bezbjednosti puteva u urbanim sredinama. Takvo je objašnjenje vrlo vjerovatno jer trend opadanja smrtnih slučajeva u tim zemljama još uvjek postoji iako sa nešto smanjenim faktorom.

Bez obzira na generalno smanjivanje smrtnih slučajeva putnog saobraćaja navedeni podaci jasno govore, da se trebamo pažljivije koncentrisati na pitanje bezbjednosti na vangradskim putevima. Pored kontrole brzine, kontrole vožnje pod uticajem alkohola ili droga, kontrole korištenja sigurnosnih pojaseva, puno treba odraditi na samoj infrastrukturi. Dosadašnji vangradski putevi nisu bili rađeni po konceptu pasivne bezbjednosti, pa može biti problematična već sama geometrija kolovoza a poseban problem predstavlja mnoštvo raznih tabli i drveća, koje je bilo u vrijeme konjskih zaprega dobro došlo zbog sjenke a danas

---

<sup>1</sup> Prislan Demeter, univ.dipl.ek., ICC DEMETER PRISLAN S.P., Dobravica 44, 1292 Ig, Slovenija, [demeter.prislan@siol.net](mailto:demeter.prislan@siol.net)

predstavlja jednog od najopasnijih elemenata vangradske saobraćajnice. Po statistikama zemalja, koje preciznije bilježe izljetanje vozila sa puta i njegov eventualni nalet u objekat, možemo vidjeti, da približno 70% smrtnih slučajeva pripada drveću, ostali dio raznim stubovima. Dakle predстоji nam širok dijapazon mjera za poboljšanje: izgradnja dužih ili kraćih zaobilaznica, rekonstrukcije postojećih puteva, renivelacija postojećih puteva, upotreba kvalitetnih materijala za građenje a posebno asfaltnih površina sa dobrom tornom sposobnošću, primjena kvalitetne signalizacije, sječa stabala, primjena sistema za zadržavanje vozila i primjena pasivno bezbjednih nosača putne opreme.

## 2. POJMOVI I DEFINICIJE

Da bi bile preporuke za primjenu pasivno bezbjednih nosača putne opreme razumljive i korisne potrebno je prvo definisati određene pojmove vezane za koncept pasivno bezbjednih puteva. Razni programi koji su bili realizovani u okviru napora EU za bezbjednjim saobraćajem, kao što su RISER, IRDES i drugi, ustanovili su, da put, pored adekvatnog kvaliteta vozne površine i trase, mora imati i mogućnost, da se na njegovim stranama (okolici) vozilo, koje je izletjelo sa puta, relativno bezbjedno može zaustaviti bez ozbiljnijih posljedica za vozača i putnike. Ako postoji opasni objekti uz trasu puta, koje nije moguće skloniti, potrebno ih je zaštитiti raznim sistemima za zadržavanje, kao što su odbojne ograde, bariere, naletni jastuci, zaključnice odbojnih ograda, zaustavna polja i slično.

- Oprštajući put (Forgiving roadside) – je put koji omogućava bezbjedno zaustavljanje izletjelog vozila i time daje velike šanse putnicima, da prežive nezgodu bez ili sa tek manjim povredama.
- Zona bezbjednosti (Safety zone) – je zona paralelna sa voznom površinom puta na kojoj se izletjelo vozilo može bezbjedno zaustaviti. Takva zona bi trebala biti bez opasnih objekata. Ako ima takvih, koje nije moguće premjestiti ili ukloniti, onda ih je potrebno adekvatno štititi.
- Zona oporavka (Recovery zone) – je površina tik do označene vozne površine, koja daje mogućnost korekcije zalutalog vozila, kako bi se ono vratio na svoju voznu traku. Obično, to su bankine ili dio bankina, koji je konstrukcijski izrađen tako kvalitetno, da daje mogućnost manevriranja vozilom.
- Čista zona (Clear zone) – ili zona bez prepreka (Obstacle-free zone) predstavlja zonu oporavka i zonu bezbjednosti zajedno.
- Putni sistemi za zadržavanje (Road restrain systems) – proizvodi za bezbjednost puteva čija je namjena smanjenje posljedica nezgode zalutalog vozila (odbojne ograde, naletni jastuci, zaključnice odbojnih ograda, vezni elementi različitih odbojnih ograda, sistemi za zaštitu motociklista).
- Pasivno bezbjedni nosači putne opreme (Passively safe support structure for road equipment) – su nosači (stubovi, cijevne konstrukcije, portalni ili druge konstrukcije) koji drže određenu opremu puta (rasvjetu, saobraćajni znak, semafor, displej ili drugo) u predpisanoj poziciji i zadovoljavaju normu EN-12767 (imaju certifikat).
- EN-1317 – Evropska norma za sisteme za zadržavanje (odbojne ograde, naletni jastuci, vezni elementi odbojnih ograda, zaključnice odbojnih ograda).
- EN-40 – Evropska norma za stubove javne rasvjete.
- EN-12899 – Evropska norma za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.
- EN-12767 – Evropska norma za pasivno bezbjedne nosače putne opreme.

## 3. IMPLEMENTACIJA PASIVNO BEZBJEDNIH NOSAČA PUTNE OPREME

Projektovanje puteva i putne opreme s aspekta pasivne bezbjednosti relativno je nova kategorija. Zemlje poput Švedske, Finske, Velike Britanije i još nekih drugih, relativno su brzo pristupile konceptu pasivno bezbjednih puteva, pa su na tom području korak pred ostalima u Evropi a često puta služe i kao primjer dobre prakse. Ove su zemlje i prve osjetile potrebu za regulativom na tom području, pa je svaka za sebe i za svoje specifične uslove izradila smjernice za projektovanje pasivno bezbjednih puteva. Danas imamo zbog toga veliko šarenilo kriterija za implementaciju pasivno bezbjednih nosača. U nekim zemljama je kritična brzina od koje dalje treba obavezno upotrebljavati pasivno bezbjedne nosače 50 km/h a drugdje 60 km/h, negdje se kao kriterij postavlja i broj vozila po danu opet negdje ne. Dakle, kada projektujemo pasivno bezbjedne puteve trebamo prvo odlučiti na kom mjestu ćemo postaviti pasivno bezbjedne nosače putne opreme jer to prije svega zavisi od kategorije puta. U drugom koraku odlučujemo se za tip nosača, što zavisi

од околине у којој је постављен а паралелно проверавамо и његову примјерност у односу на траženu носивост односно мешаничка оптерећења (EN-40).

### 3.1. Umještanje

Kod odluke о umještanju pasivno bezbjednih nosača treba se прво опредјелити за konceptualni приступ pasivno bezbjednom putu: да ли трајмо због конфигурације терена, да се заступало возило задржи у границама коловоза или му можемо дозволити скретање са коловоза. У првом примеру морамо употребити системе за задржавање возила, као што су одбојне ограде, закључнице и налетни јастуци – тако ћемо поступати, када постоји опасност од падања возила у провалију или воду, опасност од налета у стјене, стабла или неке друге препреке које се налазе близу коловоза. У другом примеру возилу дозволjavамо напуштање коловоза, знајући да у појасу уз пут нema препрека, које би могле кобно утицати на заступало возило или су one такве врсте (pasivno bezbjedne), да опраштавају грешке возача. Такав приступ дaje нам могућност, да направимо put koji nije „okovan“ оградом или je ipak bezbjedan. Posebno pogодан је такав приступ када се пројектују саобраћајнице у насељеним крајевима, прigradskim улицама или прilaznim putevima насељима а понекад и у гушећим насељеним мјестима. Можемо рећи, да је такав приступ поželian на свим путевима, па чак на autoputevima ili brzim cestama, где су дозвољене brzine 110 km/h или више.



Slika 1. Izlaz sa autoputa koji bi mogao biti pasivno bezbjedan, da su bili upotrebljeni stubovi skladni sa EN-12767 tip 100HE3. Naknadno, prošle godine, заштиćeni su odbojnom ogradom.

Na прilazним путевима gradu, на пример, који требају бити освјетљени (zbog близине raskrsnice или zbog неких објеката или других razloga) а конфигурација околног терена дозвољава relativno bezbjedno zaustavljanje возила у slučaju izljetanja са puta, поставићемо pasivno bezbjedne nosače rasvijete (stub, kandelabr) а чак и nosaće saobraćajnih tabli ili signalizacije и tako постиći i preglednost i bezbjednost primjenjujući концепт опраштавајућих puteva. Такође, улази и излази са autoputeva (rampe), обично је ограничење brzine 80 km/h или мање, могу се радити без одбојних ограда, ако окolina уз коловоз (облик терена и објекти) дозвољава bezbjedno заустављање заступалог возила. У таквом случају за nosač rasvijete користи се pasivno bezbjedan stub, уштеди се на одбојноj огради и често пута побољша preglednost puta. Ако је терен за заустављање заступалог возила relativno kratak, можемо се помоћи зауставним poljima. То је подуље sirkog односно neučvršćenog материјала на коме возило не може kliziti (као што то може бити случај на travnatom terenu), него uranja, па се тако зауставља на relativno kratkoj udaljenosti.



Slika 2. Pasivno bezbjedni stubovi u radnoj širini odbojne ograde.

Posebnu pažnju treba posvetiti i kružnim raskrsnicama. Kretanje vozila na kružnoj putanji obično jeste sporije nego na ravnom putu ili u blagoj krivini ali centrifugalne sile mogu relativno brzo uzrokovati klizanju vozila bilo to zbog klizave vozne površine ili zbog prevelike brzine. Vozila se u takvom slučaju obično kreću koso prema vanjskoj strani kružnog toka i tako bokom udaraju u objekte u okolini. Ako je to stub javne rasvjete, posljedice mogu biti tragične već kod „malih“ brzina, na primjer 50 km/h, pa se zato preporučuje, da se upotrebljava pasivno bezbjedna oprema na svim kružnim tokovima gdje brzina nije ograničena na 30 km/h. Ukratko mogli bismo reći, da bi se pasivno bezbjedni stubovi trebali primjenjivati:

- na svim putevima izvan naselja i gdje nema odbojne ograde,
- na svim putevima gdje je najveća dozvoljena brzina 50 km/h a stubovi su udaljeni od vozne površine manje od 3 metara a nisu zaštićeni odbojnom ogradom,
- uvijek, kada se stub nalazi iza odbojne ograde ali je u području njene funkcionalne deformacije (radne širine) i
- na svim kružnim raskrsnicama gdje je dozvoljena brzina veća od 30 km/h.

Pri umještanju pasivno bezbjednih stubova bilo u naseljenim mjestima ili u nekim prigradskim zonama potrebno je ukazati na to, da ivičnjak trotoara nikako nemože poslužiti kao preusmjeravajući element puta, koji će zalutalo vozilo vratiti na površinu namjenjenu vozilima. Vozilo vrlo lako (a zavisno i od ugla naleta) može preći preko ivičnjaka i udariti u stub ili drugi objekat, koji se nalazi iza trotoara. U tom se slučaju vozilo može i prevrnuti i udariti bilo kojim djelom, što povećava mogućnost ozbiljnijih posljedica.

### 3.2. Tip pasivno bezbjednog nosača

Evropska norma o pasivno bezbjednim nosačima putne opreme EN-12767 (Passive Safety of Support Structures for Road Equipment) razlikuje tri kategorije pasivno bezbjednih nosača, zavisno o tome, kako se nosač (stub) ponaša prilikom naleta vozila u njega:

- HE (high energy absorbing) – sa visokom apsorpcijom energije, dakle stub preuzima veliki dio energije udarca vozila i bitno mu smanjuje brzinu nakon naleta ili vozilo čak u potpunosti zaustavlja. Brzina vozila nakon naleta sa 100 km/h smije da bude najviše 50 km/h, a ako bi bila naletna brzina 70 km/h, tek 5 km/h.
- LE (low energy absorbing) – sa niskom apsorpcijom energije, dakle stub preuzima manji dio energije udarca vozila i tek djelimično mu smanjuje brzinu nakon naleta vozila. Brzina vozila nakon naleta sa 100 km/h mora biti između 50 i 70 km/h a ako bi bila naletna brzina 70 km/h, onda između 5 i 30 km/h. Posebno kod većih brzina naleta potrogi vjerovatnoća, da vozilo udari u neki drugi opasni element u blizini.
- NE (non-energy absorbing) – bez apsorpcije energije, dakle stub praktično preuzima tek mali dio energije udarca vozila i tek mu minimalno smanjuje brzinu nakon naleta vozila. Brzina vozila nakon naleta sa 100 km/h biće između 70 i 100 km/h, a ako bi naletna brzina bila 70 km/h, onda između 30 i 70 km/h. Kod ove vrste stubova obavezno bi trebalo predvidjeti i dovoljno široku i dugu zonu bezbjednosti, kako bi se vozilo moglo zaustviti bez ozbiljnih posljedica za putnike u njemu. Ako nemamo dovoljno velike zone bezbjednosti postoji velika vjerovatnoća, da će vozilo udariti u neki drugi element u području puta.



Slika 3. Uлaz u grad opremljen pasivno bezbjednim stubovima tipa 100HE3.

Treba spomenuti, da apsorpcija energije nije u zavisnosti samo od materijala od kojeg je nosač izrađen nego i od načina temeljenja odnosno postavljanja na adekvatno mjesto. Stub koji bi inače bio označen sa HE (trebalo bi imati betonski temelj određene veličine), mogao bi biti upotrebljen kao NE, ako bi se samo usadio u nevezani material.

Navedena norma dalje definije i bezbjednost putnika u vozilu, slično kao norma EN-1317, kroz indeks intenzivnosti ubrzanja (ASI – Acceleration Severity Index) i teoretsku brzinu udarca glave (THIV – Theoretical Head Impact Velocity) i svrstava pasivno bezbjedne nosače u četiri stepena:

- niži stepen bezbjednosti (što neznači, da je to loš stepen, jer ipak je bezbjedniji u odnosu na nosače koji uopšte nisu bezbjedni, kao što je to dan danas još uvjek pretežna većina u državama koje su kasnije pristupile konceptu pasivno bezbjednih puteva),
- srednji stepen bezbjednosti
- visoki stepen bezbjednosti
- jako bezbjedni nosivi elementi (to su mahom vrlo lagane konstrukcije – zbog svoje laganosti nemogu biti stubovi javne rasvjete ili nosači saobraćajnih tabli - čija se klasifikacija vrši kroz pojednostavljene testove kod različitih razreda naletnih brzina).



Slika 4. Pasivno bezbjedan stub pogoden sa suprotne strane vožnje funkcioniše je nezavisno o pravcu i mjestu udarca. Gornji dio stuba već je maknut. (Safety Product, Carolien Willems)

Postizanje traženih kriterijuma, dakle konstrukcija i način ugradnje stuba, prepušteno je proizvođaču nosača. Paralelno sa razvojem koncepta pasivno bezbjednih puteva, razvijali su se i proizvodi, koji su mogli zadovoljiti kriterije navedene norme, pa su se tako, na primjer u Finskoj, prvo pojavili odlomljivi stubovi (break-away), koji su bili izrađeni tako, da su se na određenoj tačci prelomili u slučaju naleta vozila. Slijedili su stubovi sa kliznom pločom (slip-base), koji su funkcionali jedino, ako su bili pogodeni na pravom mjestu (ploče su bile spojene kontrolisanim momentom), u suprotnom ponašali su se kao klasični ne-bezbjedni stubovi, da bi sada došli do praktično univerzalnog tipa bezbjednog nosača.

Najnoviji stubovi izrađeni su tako, da funkcionišu u svakom slučaju, bili pogodeni u pravcu vožnje ili sa suprotne strane, bili pogoden skroz pri dnu ili negdje u sredini. Stub, izrađen od specijalnog čelika, pod naletom vozila, svoj višeugaoni oblik pretvara u trakastu formu i time preuzima energiju udarca. Na takav način uspori ili čak u potpunosti zaustavi vozilo a pritom osigurava najviši stepen bezbjednosti za putnike u vozilu. Oznaka takvog stuba skladna sa EN-12767 je 100HE3 i znači, da je stub testiran za nalete vozila sa 100 km/h (što znači, da je bezbjedan i na svim manjim brzinama), da ima veliku apsorpciju energije (dakle brzina vozila nakon udara u stub biće manja od 50 km/h ili će se vozilo u potpunosti zaustaviti) i da osigurava najviši, to je 3., stepen bezbjednosti za putnike (znači indeks intenzivnosti ubrzanja 1,0 a teoretska brzina udarca glave 27 km/h).



Slika 5. Kružna raskrsnica i prilazni putevi opremljeni pasivno bezbjednim stubovima javne rasvjete poštujući koncept oprاشtajućih puteva. (Safety Product, Carolien Willems)

#### 4. ZAKLJUČAK

Voditi brigu o ljudskom životu u putnom saobraćaju ne bi smjela biti samo populistička fraza za dobijanje političkih poena jer je to ozbiljan projekat interdisciplinske prirode. Ne samo zbog etičkog, sociološkog ili društvenog, nego i zbog ekonomskog učinka, potreba je društva po sprječavanju ljudskih žrtava i teško povrijeđenih u saobraćaju. Dio toga može se postići poštujući koncept pasivno bezbjednih puteva u čijem se kontekstu nalazi i princip oprashtaujućih puteva. Da bismo postigli takve puteve, treba pristupiti tom konceptu već u fazi projektovanja novih saobraćajnica kao i pri projektovanju rekonstrukcije starih. Takav pristup potreban je na svim saobraćajnicama i ne samo na autoputevima. Po statistici Evropskog savjeta za bezbjednost transporta tek se 5 – 10% smrtnih slučajeva odnosi na autoputeve dok ostali putevi van naselja učestvuju sa približno 60% a putevi u naseljenim mjestima sa približno 35%. Sudeći po tome, puno bi više pažnje trebalo polagati izradi pasivno bezbjednih puteva, koristeći principe projektovanja oprashtaujućih puteva pri čemu bitno pomaže i primjena pasivno bezbjednih nosača putne opreme. Uređenje puteva u smislu pasivne bezbjednosti trebalo bi biti češće kontrolisano, kako bi se korak po korak otklanjala opasna mjeseta, unapređivalo stanje putne mreže i poboljšavala opšta situacija bezbjednosti saobraćaja.

#### 5. LITERATURA

- [1]. EUROPEAN STANDARD EN 12767:2007 (November 2007). ICS 93.080.30 Passive safety of support structures for road equipment – Requirements, classification and test methods, Approved by CEN on 23 September 2007, CEN – EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, Management Centre: rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels [www.cen.eu](http://www.cen.eu)
- [2]. Jost, G., Allsop, R., Steriu, M., Popolizio, M. (2011). ETSC, 5th Road Safety PIN Report 2010 - Road Safety Target Outcome: 100,000 fewer deaths since 2001, ETSC (European Transport Safety Council), Brussels, 21 June 2011 <http://www.etsc.eu/PIN-publications.php> (26.01.2014)
- [3]. RISER D06: European Best Practice for Roadside Design: Guidelines for Roadside Infrastructure on New and Existing Roads (2005) [http://ec.europa.eu/transport/roadsafety\\_library/publications/riser\\_guidelines\\_for\\_roadside\\_infrastructure\\_on\\_new\\_and\\_existing\\_roads.pdf](http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/riser_guidelines_for_roadside_infrastructure_on_new_and_existing_roads.pdf) (26.01.2014)
- [4]. La Torre, Francesca (2012). CEDR: Forgiving roadsides design guide 2012, ISBN : 979-10-93321-02-8, [http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user\\_upload/Publications/2013/T10\\_Forgiving\\_roadsides.pdf](http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/Publications/2013/T10_Forgiving_roadsides.pdf) (21.06.2015)
- [5]. Willems, Caroline (2013). Forgiving Roadsides by Using Passive Safe Road Infrastructure according to EN12767; 2<sup>nd</sup> European AFB 20 Meeting
- [6]. [http://www.rrs.erf.be/index.php?option=com\\_content&view=article&id=84&Itemid=23](http://www.rrs.erf.be/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=23) (21.06.2015)
- [7]. Willems, Carolien (2015). Accidents into ZIP poles, internal presentation Safety Product.